

1

1b

Xo Wêla, Lebollô, Mephatô

Bašimane xe ba wêla ba thôma ka xo rêma mahlaku a kxôrô ya mošatê ba e axa. Xe ba feditše nakô ya xo wêla e batametse, kxoši e bitsâ banna ba tla xo laola kôma. Dingaka xe di laotše mašoboro a ya xo foka ka sehlare se lokišitšweng ke ngaka e tlang xo wetša ba a ba ba bea le dipheko le tsôna di lokišwa ke ngaka eo. Ke moka baditi ba ya matimelô, ke xore ba ya xo axa mphatô le xo lokisa dikobô tša bodika, ba axa mphatô ka mašasa ba a êpêla ba a teteanthša xore xe o le kantlê u se ke wa bôna sa kaxare.

Dikobô tše di loxwa ka byang byo botse byo bolêta bya thaba. Ke tsôna tseo bodika bo di sparang bošexo, ba dia tše dinthši xo feta bodika xor le xe xo ka tla ba bang ba se ke ba hlaela. Ka mokxwa oo ba tsea nakô e ka fetang kxwedi xe ba ile matimelô, ba hlobola ba tsoxa bošexo xaê ba bowa byo bong. Xa ba bonwe ke basadi ka nakô eo, le bôna bašimane xa ba sa apara selô, ba hlwa xo tee ba êlwa ka meretlwa.

Xe baditi ba bowa matimelô, kôma ya tsâwa mašoboro a ya xo lala kxorong ba ôra lengeta la dihlare, ke xore ba šetše ba beutšwe. Xo tloxa moo xa ba sa ya ka xaô ba namêla thaba. Xe ba bolotšwa ba bolotšwa ke monna o tee e seng ngaka, wa yôna ke wa dihlare tša xo ba alafa xe ba bolotše, xe ba bolotšwa ba bolotšwa boxolo bya maxôrô a bôna xo feleletsâ kxôrô ka x kxfoô e nyaane le madulô a bôna ba dula byalo le ôna marôbalô yo mong le yo mong ka malaô a xaxe, xa a fetolwe xo bolotšwa motho ya šetšeng a nee hhaloxanyô e seng ngwana ya ka hlwang a thswenya kapa ya ka reng xo aloxa a bolêla dikôma basading kapa mašoborong.

Ba bolotšwa mathomong, mola ba bollang xa ba sa tewara selô ba ponoka thswe xa ba sa na kôpanô le motho xe e se baditi ba ba disang le banna ba tlileng xo ba bôna le xo ba fa melaô. ba a itiwa le xo rutwa mamêllô ya bohloko xore monna xa a lle k ke nku.

Xe ba e ja ba kwatama ka matôlô ba ngwathêlwa maxôbê ka diatleng a tlišwa ke baditi ba fiwa ke bôna mme ba swanetše xo phakiša xe ba e ja, xôna moo seroba se a lla xo yo a sa phakišing le ya ka hlatšang xa xo na moxau. Ya fetšang o re mme byale ka pudi. Ke moka wa fiwa xa xo na ya ka êmang ba bang ba sa ja.

Mohla ba hlaxang ba tlotšwa ka molôra o thapileng mmeleng le hloxong ke moka ke ôna metsi a bôna xo fihlêla ba aloxa. Metsi ba a nwa ka sewêlô le xôna xa ba nwele xo kxôlwa. Ba diswa ka hlôkômêlô e kxolo xore e mong a se ke a ba a thšabat. Xe ba fodile lebollô ba re bo a fetolêlwa maxôbê byale a rwala ke banenyana xo tloxa xaê xo fihla felô mo xo itseng.

Baditi ba ba tseêla ba iša mphatong bodika bya re xo ja ba buše mexopo ba e fe banenyana. Bodika bo wêla kxwedi di tharo, kôma e diwa sephiring, ba sa tsebeng sep iri ke ba sa wêlang. Ya ka bonang bawedi wa swarwa xe a se a wêla wa wetšwa le xe a sa rate ha e le mosadi wa bolawa. Koma e hola kxosi e lefiwa ke ba dilete di ſele xe e le ba lete sa kxosi ba nthsa kxomo ya lefa n aka xa tee ka mephatô e meraro.

Bodika bo ata xo wetšwa lehlabula xe mabêlê a budule. Xo tloxa April xo ya xo June. Xo wêlwa xo tee, xe mophatô o thothoswa xwa rerwa. Xa se taba e nang e diwa xa bonôlô Mollô wa bodika o xotswa xa tee xa o timi xe e se mohla bo aloxa. Mabitsô a maswa ba a rêwa mohla ba aloxang, setsibana sa xo tloswa ke sephiri sa ngaka lo kxosi. Mimolotsi ke Rabadia, xa a kxêthwe xanthši xoba u ruta morwaxe mosomo oo le yôna ngaka xa e foto-fetolwe. Ke mosomo wa leloko le itseng. Ba laiwa xore xe ba wetše ke banna ba thšabe xo ralokêla basading, mekxwa yohle ya bošoboro ba e lahlê.

Boxôbê bo apewa ke basadi xaê bya tlišwa ke baditi. Mohla moditi a rwalang moxopo basadi xa ba sa na le tokclô ya xo mmona, ba khuta. Moditi o sepela a epela xorebasadi ba leng tseleng ba khute. Boxôbê bya bodika xa bo ſibiwe bo lewa moratha le xôna bo loile kudu. Xe ya bumotepa baditi ba tlišetsa

ser. 368

baapei lexwete ba ba roxa. Bopi bya xôna bo swanetse xo hlwêka bo se ke bya ba le xe e ka ba lehlôkwana kapa boy a bya kobo. Maratetšo a pitsa a bewa ke ngaka, le leng le le leng le dula godimo xa sehlare, xa a na xo tlošwa le mollô wa xôna xa o time, xo ba le bakxekolo ba xo leta pitsa. Moimana xa a apeèle badika le monna wa mohlololo (mohloloxadi) xa a tsene mphatong.

Bodika bo hlabya lethlaké mohlang bo ora lengeta pele ba hlaxa.

4

Mohlang ba fetolêlwang banna ba hlabá diphôkwana thabeng, ke mohla bawedi ba tla kwo nama. Ke tsa xo šoxa makxeswa a xo aloxa. Xo tloxa fao le dikxôbê ba ka di ja. Xe ba tla aloxa banna ba tsea didibêlô tsa makhura ba tlotsa xore ba ba kota, ba ba tswesa ba boela hleng xa moroto xa ba sa tsêna kaxare. Thapama ba phalla ba ya kxorong ya mosatê, mophatô o šala o thsungwa moraxo. Melatsa le dilo ka moka tse beng di šomiswa ke bodika di swa le mphatô. Byale ba bitswa dialoxa, ba lala kxorong, ka mosobasadi ba tlide xo ba beula ba ba tlotsa. Ka moraxo xa moo ba ya e mong le e mong kxorong ya xabô, ke moo ba yang xo ba hlabisa.

Mabitsô a maswa ba a rêwa kxorong le la mphatô le rêwa ba sa kxbokane ke kxosi. Mabitsô a mphatô a a reélêlwa. Maina a mephatô ya mono sia: Mahlwana, Mapulana, Marêma, Madingwanana, Matopya, Maratwa, Mathunya, Ditzadi, Mathamaxa, Malau, le Mapulana. Maina a dilô tse ding tseo ba di bitsang ka ôna mophatong ke ana: mollô ke sereko^ boxôbê ke lebelebele; moxopo ke sebônêlô; metse ke kxetsi; basadi ke mašukudu; banenyana ke mafalane; monna ka rabadia; kxomo ke ngôpê.

Batho ba mphatô o tee xa ba ya ntweng ba tswa ka mphato wa bôna, le xe ba ya xo tsoma. Ba hlomphana le kae le kae mo ba xahlanang. Ba mphatô wa pele xa bôna ba ba hlompha ke baxolo ba bôna. Ba moraxo ke baratho.

5

Motho mola a aloxang ke monna o na le ditokêlô tabeng tša banna le mosadi wa tšeiswa, le direng wa ya kwela ke phêthô ya bonna le bosadi. Ha e le bakeng sa basetsana, tswaro ya bôna e tee le ya basimane, ba fapane ka xobane bôna ba wêla xaê. Ba hlobola mese le maxabe ba rokêlêlwa dikxakxo xa ba tsole xe e se xe ba hlapa nokeng xoba ke moo koela ya bôna e tiileng xôna, ba rôbala natšo. Šakla la bôna le bitswa lešofo, bôna xa ba bolle ba a khweba. Ba laiwa boithswarô bakeng sa banna. Xo ikilêla ba fetša ngw xa ba rwele sehlo tho ba sa tlole makhura mmeleng, ba sa apare selô le xe xo ka tonya byang. Ba ikapeêla xa ba išetswe dijô byale ka basimane. Ba diswa ke baditi ba basetsana ba wetseng pele xo bôna, ba a ba hlompha. Monna xa a ba bôna wa thsaba, xe ba mo thswara ba mo itiia a ba a lefišwa. Ba mo roxa a sa le kxole xore e se ke a hlakana nabô xe e le schlôpha. Xe ba šetše ba roketšwe ka moraxo xa kxwedi tše tharo ba n'o šomêla babô bôna.

Mohla ba aloxa xo diwa mabyala ya ba mokete o moxolo ba beolwa ba tlotšwa matsoku ba tšwešwa mese le maxabe a maswa. Ke moka ba phatlalala ba ya xo hlabišwa maxabô bôna.

Basimane ke Mmantlebere Tema. basetsana ke Lekobyane Mpe.

6 Methalô ena ke seswanthsô sa mphatô o moxolo wa ka ntî, ke lešaka ka xare xo dula mediti, le lenyane la ka xare ke la bodika dinkxolwana tša ka xare ke dibeso xo ya ka maxôrô a bawedi. Mothalô wa manyoka-nyoka ke tsela eo ba tšwang ka yôna le yôna e axeletswe. Nkxokolwana ya sorong la ka ntî ke moo xo dulang baditi le modisa wa mphatô, yêna xa a tloxe, ke yêna moahlodi wa melato ya moo. Ya ka moraxo nkxolwana ke sebeso sa banna moo xo rérêlwang xôna. Bodisa bya mona bo tiile bosexo le mosexare xa xo ka moo u ka tsenang u sa lemoxwa.

END S. 368

Koela

